

**INFOTRADS** est un **calendrier hebdomadaire électronique** qui signale les **FESTIVALS, STAGES, CONCERTS, BALS...** du secteur des musiques et danses traditionnelles, organisés dans les régions **AQUITAINE et MIDI-PYRÉNÉES** ou impliquant, en tout autre lieu, des acteurs (formateurs, artistes...) de ces deux régions.

Diffusé **gratuitement**, par courrier électronique, auprès d'environ 600 abonnés. Pour rejoindre la liste de diffusion, il vous suffit de communiquer votre nom, votre prénom et votre adresse de messagerie à [philippe-marsac@wanadoo.fr](mailto:philippe-marsac@wanadoo.fr). Pour **passer une annonce, rien à payer non plus** : Les informations doivent parvenir à [philippe-marsac@wanadoo.fr](mailto:philippe-marsac@wanadoo.fr), par e-mail, en texte brut, sans cadre ni fichier joint, avec un contact (messagerie, téléphone...)

**I CAL ANAR** es un **fulhet de papier mensual** editat e distribuit pel REVELH OCCITAN ( abonament 6 € / an ) per anonçar los baletis, estagis, festivals occitans . [journalrobert@wanadoo.fr](mailto:journalrobert@wanadoo.fr)

**L'ESCAMPIHAIRE** es un **fulhet (mensual) e una letra electronica (setmaniera)** editat per TGO / APOC per anonçar **A GRATIS** tot çò qu'es **occitan** . Une **sélection de manifestations non occitanes** peut être annoncée pour la modique somme de **3 €**.

Per parecer dins L'ESCAMPIHAIRE : [journalrobert@wanadoo.fr](mailto:journalrobert@wanadoo.fr)

**Infos non occitanes : 06 71 00 29 25**

**RADIO CFM** Cailutz 105.4 MHz - 99.4 MHz - 89.2 MHz -  
Caussada 101.2 MHz - 98.6 MHz - 101.1 MHz -Montalban  
Sant-Antonin 90.4 MHz - Los Sarrasins 90.7 MHz

Cada setmana, l'emission "**Aquo rai**", emission de 30 minutas, lo **divendres a 13h** e lo **dissabte a 17h**, l'actualitat nacionala, internacionala e regionala, vista per **Alan Rainal**.

Per saber ont son los espectacles, los bals, los festivals. Per coneisser las noveltats en musica o los libres novèls. **Tot en occitan**.

Cada setmana, lo **dijòus a 18h05**, lo "**clutal d'uèlh occitan**", **emission en francés** sonada "**le clin d'oeil occitan**", que dura un parelh de minutas sus un punt de lenga : toponimia, antroponimia, expressions idiomatiques...

**RADIO ASSO 100.7 FM** : cada divendres / chaque **vendredi** de **12 a 13 oras** « **Aqui va plan** » ( **A.P** ) **13-14 oras**. « **Mescladis** » (APÒC) Emission bilingua ... ( occitan/français ) et plus selon invités !

**TARN E GARONA OCCITAN, Association Frédéric CAYROU**  
**AUTRICHE et PAYS D'OC**

06 71 00 29 25 / 0971 56 68 78 / 06 13 59 38 64  
[tarnegaroc@orange.fr](mailto:tarnegaroc@orange.fr) / [journalrobert@wanadoo.fr](mailto:journalrobert@wanadoo.fr)



Conseilh Regional  
**MIÈGJORN-PIRENEÛS**



# LA BELUGA 1€

**JULHET de 2008**

**N°1**

**TARN E GARONA OCCITAN, ASSOCIATION FRÉDÉRIC CAYROU** **TG'OC**  
**AUTRICHE et PAYS D'OC** **ADÒC**

« **Tarn e Garona Occitan , association Frédéric CAYROU** » est une association créée à l'occasion du Bicentenaire de la création du département de Tarn et Garonne ( 2-4 novembre 1808) et du cinquanteaire de la mort de Frédéric Cayrou ( 24 juin 1958 )

Honorant un extraordinaire personnage auteur de poésies, romans, pièces de théâtres en occitan ,mais aussi clown, comédien, musicien, parolier, vétérinaire , maire et sénateur , « **Tarn e Garona occitan, Association Frédéric Cayrou** » est une passerelle entre les autochtones occitanophones et non locuteurs et les néo-Tarn et garonnais .

Lo jornalet mensual « **La Beluga** » prepausara d'informacions per integrar totes los que comprenan pas la lenga nostra. En proposant des informations pour permettre l'intégration de ceux qui ne comprennent pas l'Occitan , le bulletin « La Beluga » ( L'étincelle) fera pétiller l'envie de découvrir , mieux comprendre et partager la richesse de la culture occitane. Per completar l'info : las brèvas de « **La belugueta** » e « **L'escampilhaire** » ( calendrier de las manifestacions)

## **FESTA OCCITANA DE MONCLAR DE CARCIN**

**Dimenge 20 de julhet Repais occitan**

**La TAULA DE CAIRON**

**LA TABLE CAYROU**

**Per tastar la pola farcida**

**Pour déguster la POULE FARCIE**

**...et tout ce qu'il a avant ...et après !**

**INSCRIVEZ-VOUS : 06 71 00 29 25**